Nesiba Mahmud Talib

250 PITANJA I ODGOVORA O MUHAMMEDU A.S.

?

محمد

IZDAVAČKA KUĆA EL-KELIMEH
NOVI PAZAR

Naslov originala

٢٥٠ سؤال و جواب في سيرة النبوية الشريفة

نسيبة محمود طالب

250 pitanja i odgovora o životopisu Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s.

Autor

Nesiba Mahmud Talib

Nesiba Mahmud Talib

250
pitanja i odgovora
o životopisu Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s.

Novi Pazar, 2009.

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

PREDGOVOR

Zahvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji nam posla poslanika, Muhammeda, a.s., s uputom i vjerom u Jednog Boga, učini ga svjedokom i svjetiljkom, da opominje i poziva k Allahovom, dž.š., putu. Hvala Uzvišenom što učini život Allahovog Poslanika, a.s., uzorom za one koji žele postići Njegovo zadovoljstvo, na ovom i Budućem svijetu.

Životopis ili sira Allahovog Poslanika, a.s., nam pojašnjava istinitost poslanice, tj. Kur'ana, s kojim je Allahov Poslanik, a.s., došao obradovati sva stvorenja, izvesti ih iz tmine na svjetlo, iz obožavanja kipova u obožavanje i robovanje Jednom Jedinom Allahu, iz zablude u Uputu.

Zahvaljujemo se sestri Nesibi Mahmud Talib što je uz Allahovu pomoć napisala ovu

knjigu o životopisu Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., u obliku pitanja i odgovora. Koristeći ovu lijepu metodu, omogućila je čitaocima da, na što lakši način, dođu do korisnih informacija o životu Allahovog Poslanika, a.s., kako bi te informacije ostale upamćene od strane čitalaca. Željela je time da životopis Allahovog Poslanika, a.s., bude izvor s kojeg će se napajati. A zašto da ne bude tako kada je Allah, dz.š., naredio da nam Allahov Poslanik, bude uzor u životu na ovom svijetu.

Allah, dž.š., kaže:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.
(El-Ahzab, 21)

Molimo Allaha, dž.š., da ova knjiga bude od koristi svim čitaocima, da se lijepim ponašanjem, ahlakom Allahovog Poslanika, a.s.,

približe Allahu, dž.š., iskazujući Mu time pokornost.

Allahu, molimo Te da nam primiš ovo djelo, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš.

Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

1. *Kako su se zvali roditelji Allahovog Poslanika, s.a.v.s?*

Otac mu se zvao Abdullah sin Abdul-Muttaliba, majka Amina kći Vehbova.

2. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je otac preselio na Ahiret i gdje je preselio?*

Allahov Poslanik, a.s., je bio u utrobi svoje majke Amine, koja je bila u drugom mjesecu trudnoće, kada mu je otac preselio. Otac mu je preselio u Medini, gradu Allahovog Poslanika, a.s.

3. *Koje godine je rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s?*

Allahov Poslanik, a.s., je rođen 570. godine po Isau, a.s.

4. *Kako se zove godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s?*

Godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, a.s., se zove "slonova godina".

5. *Koju čudnu stvar je vidjela Amina u snu prije rođenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s?*

Vidjela je svjetlost koja izlazi iz nje i koja obasjava dvorce Šama.

6. *Kako se zove žena koja je nadzirala rođenje Allahovog Poslanika, a.s., (babica)?*

Babica koja je nadzirala rođenje Allahovog Poslanika, a.s., je Eš-Šifa, majka Abdur-Rahmana ibn Aufa, poznatog ashaba.

7. *Koja je žena prva zadojila Allahovog Poslanika, a.s., nakon njegove majke Amine?*

Prva žena koja je zadojila Allahovog Poslanika, a.s., je bila Suvejba, Ebu Lehebova robinja.

8. *Ko je Allahovom Poslaniku, a.s., nadjeo ime Muhammed?*

To ime mu je nadjeo njegov djed Abdul-Muttalib.

9. *Ko je bila dojilja Allahovog Poslanika?*

Dojilja Allahovog Poslanika, a.s., bila je Halima, iz plemena Benu Sad.

10. *Koliko je godina Allahov Poslanik, a.s., proveo kod Halime es-Sadije?*

Allahov Poslanik, a.s., je proveo 5 godina kod Halime es-Sadije.

11. *Koji čudni događaji su se desili Allahovom Poslaniku, a.s., dok je bio u plemenu Benu Sad?*

Otvaranje prsa i izbacivanje šejtanskog dijela iz srca Allahovog Poslanika, a.s. Ovo je, Allahovim emrom, učinio melek Džibril.

12. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselila majka Amina i gdje je preselila?*

Allahov Poslanik, a.s., je imao 6 godina, a majka mu je preselila u naselju El-Ebwa između Mekke i Medine.

13. *Ko se brinuo o Allahovom Poslaniku, a.s., nakon smrti njegove majke Amine?*

O Allahovom Poslaniku, a.s., se, nakon smrti majke Amine, brinuo njegov djed Abdul-Muttalib.

14. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselio djed Abdul-Muttalib?*

Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 8 godina.

15. *Ko se brinuo o Allahovom Poslaniku, a.s., nakon smrti njegovog djeda?*

Nakon djedove smrti brigu o Allahovom Poslaniku, a.s., preuzeo je njegov amidža Ebu Talib.

16. *Koji je posao radio Allahov Poslanik, a.s., u djetinjstvu, kao i svi ostali Allahovi poslanici?*

Allahov Poslanik, a.s., je u djetinjstvu bio pastir.

17. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada je prvi put otišao na put radi trgovine i gdje je to bilo?*

Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 12 godina. To je bilo putovanje u Busru, u Šamu (grad na jugu Sirije).

18. *Ko je bio svećenik kojeg je Allahov Poslanik, a.s., sreo na tom putovanju i tom prilikom ga obavijestio o poslanstvu koje će mu biti povjereno?*

Bio je to kršćanski svećenik po imenu Behira.

19. *Koji znak poslanstva je Behira prepoznao kod Allahova Poslanika?*

Behira je prepoznao pečat (biljeg) koji se nalazio između plećki Allahovog Poslanika, a.s.

20. *Koji je prvi rat u kojem je Allahov Poslanik, a.s., učestvovao?*

Prvi rat u kojem je Allahov Poslanik, a.s., učestvovao je bio rat zvani *El- Fidžar* između

plemena Kurejš i Kajs-Ajlan. Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 15 godina.

21. *Koji je prvi ugovor (sporazum) u kojem je učestvovao Allahov Poslanik, a.s., i koja je svrha tog sporazuma?*

Prvi ugovor u kojem je učestvovao Allahov Poslanik, a.s., je ugovor zvani *Hilful-Fudul*, a njegova svrha je zaštita onih kojima je nepravda učinjena u časnoj Mekki.

22. *Kako su prozvali Allahovog Poslanika, a.s., u Mekki?*

Prozvali su ga nadimcima Iskreni i Povjerljivi (Sadikul-Emin).

23. *Zašto je Hatidža, r.a., izabrala Allahovog Poslanika, a.s., da trguje njenom robom u Šamu?*

Izabrala ga je zbog njegove iskrenosti, velike povjerljivosti i plemenitog ahlaka.

24. *Kako se zvao dječak kojeg je Hatidža, r.a., slala na putovanje s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s?*

Dječak se zvao Mejsera.

25. *Kako se zvala Hatidžina, r.a., drugarica koja je prenijela njenu ponudu braka Allahovom Poslaniku, s.a.v.s?*

Zvala se Nefisa kći Menijje.

26. *Koliko je bio mehr (vjenčani dar) kojeg je Allahov Poslanik, a.s., dao Hatidži?*

Mehr Hatidže, r.a., je bio 20 mladih deva.

27. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada se oženio Hatidžom, r.a., a koliko ona?*

Kada se Allahov Poslanik, a.s., oženio Hatidžom, r.a., imao je 25, a ona 40 godina.

28. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao djece s Hatidžom, r.a., i kako su se ona zvala?*

Allahov Poslanik, a.s., je s Hatidžom, r.a., imao šestero djece, i to: Abdullaha, Kasima, Zejnebu, Rukajju, Ummu Kulsum i Fatimu.

29. *Koje je keramete (natprirodna djela) imao Poslanik, a.s., prije poslanstva?*

Kerameti koje je Poslanik, a.s., imao prije poslanstva su:

- oblak bi mu pravio hlad gdje god bi išao,
- drveće i kamenje bi mu nazivali selam kada bi pored njih prolazio.

30. *Koji su to prvi znaci poslanstva koji su se pojavili kod Allahovog Poslanika?*

Prvi znaci poslanstva, Muhammeda, a.s., bili su istiniti snovi.

31. *Kako se zove pećina u kojoj bi se Allahov Poslanik, a.s., osamljivao prije poslanstva i razmišljao o Allahu? Gdje se ona nalazi?*

Pećina u kojoj bi sc Poslanik, a.s., osamljivao se zove Hira. Nalazi se na brdu Nur, nedalcko od Mekke.

32. *Gdje je bio Allahov Poslanik, a.s., kada mu je prvi put došla objava?*

Allahov Poslanik, a.s., je tada bio u pećina Hira.

33. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je prvi put došla objava?*

Allahov Poslanik, a.s., je imao 40 godina.

34. *Koji su prvi ajeti objavljeni Allahovom Poslaniku?*

Prvi ajeti koji su objavljeni Allahovom Poslaniku, a.s., su:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji poučava peru, Koji čovjeka poučava onome što ne zna.[1]

35. *Ko se prvi odazvao pozivu Allahovog Poslanika, a.s., u islam?*

Među prvima koji su se odazvali pozivu Allahovog Poslanika u islam su bili:

- Ebu Bekr, r.a., prisni prijatelj Allahovog Poslanika, a.s;
- Hatidža, r.a., supruga Allahovog Poslanika, a.s;

1 Kur'an, sura: El-Alek, ajeti 1-5.

- Zejd sin Haris, r.a., oslobođeni rob Allahovog Poslanika, a.s;
- Alija sin Ebu Talibov, r.a., amidžić Allahovog Poslanika, a.s;

36. *Koliko godina je Allahov Poslanik, a.s., tajno pozivao u islam?*

Allahov Poslanik, a.s., je tajno pozivao u islam pune 3 godine.

37. *Koja je prva naredba za javno pozivanje u islam?*

To su riječi Uzvišenog:

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾

I opominji rodbinu svoju najbližu.[2]

38. *Kako je Allahov Poslanik, a.s., prenosio Allahove, dž.š., naredbe ljudima i pozivao ih u islam?*

2 Kur'an, sura: Eš-Šu'ara, ajet 214.

Allahov Poslanik, a.s., bi se uspeo na brdo Safa i pozivao Kurejšije na skup. Tada bi ih pozvao da povjeruju u Jednog Jedinog Allaha i da samo Njemu robuju, kako bi se spasili Vatre.

39. *Koje su metode Kurejšije koristili da bi se ismijavali pozivanju u islam?*

Neke od tih metoda su:

- podsmijavanje i izrugivanje Allahovog Poslanika, a.s.,
- podsmijavanje i izrugivanje vjernika,
- krivo predstavaljanje islama,
- ubacivanje sumnji iznošenjem laži i neistina,
- suprotstavljanje Kur'anu, upoređujući ga sa legendama, mitovima, bajkama i basnama prijašnjih naroda.

40. *Koje su žešće metode Kurejšije koristili na putu ismijavanja islamskog poziva, nakon neuspješnosti spomenutih metoda?*

Formirali su komisiju od 25 uglednih ljudi na čijem čelu je bio Ebu Leheb, odlučivši da još žešće nastave s fizičkim napadima, mučenjima i zlostavljanjima Allahovog Poslanika, a.s., i muslimana.

41. *Ko je prvi od Kurejšija počeo zlostavljati Allahovog Poslanika?*

Prvi koji su počeli zlostavljati Allahovog Poslanika, a.s., su njegov amidža Ebu Leheb i njegova žena Ummu Džemil.

42. *Koji od Kurejšija je najviše zlostavljao Allahovog Poslanika, a.s., na početku njegovog pozivanja u islam?*

To su bili: Ebu Džehl, Utbe sin Rebiin, Šejbe sin Rebiin, Umejje sin Halefa, Ukbe sin Ebi Muita.

43. *Ko je prvi šehid u islamu?*

Prvi šehid je Sumejja, majka Ammarova, žena Jasirova. Njen muž, Jasir je, također, zbog kurejšiskih mučenja preselio kao šehid.

44. *Gdje se Allahov Poslanik, a.s., sastajao tajno s muslimanima?*

Sastajali bi se u kući Erkama sina Ebu Erkama el-Mahzumija.

45. *Kada se dogodila prva hidžra – iseljenje u Abesiniju i koliki je bio broj muhadžira?*

Prva hidžra u Abesiniju se dogodila 5. godine po poslanstvu. Broj muhadžira je bio 12 ljudi i 4 žene.

46. *Koje iskušenje je zadesilo S'ada sina Ebu Vekkasa, r.a., kada je primio Islam?*

Iskušenje ga je zadesilo od njegove majke koja je bila nevjernica. Zaklela se da neće ni jesti ni piti, govoreći mu: "Dok ne ostaviš vjeru u kojoj si sada, ja neću jesti ni piti, pa makar i umrla!".

47. *Je li S'ad udovoljio majci i koji je ajet objavljen tim povodom?*

Ne, S'ad nije udovoljio majci, već Uzvišenom Allahu, dž.š., Koji je tom prilikom objavio sljedeći ajet:

﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ
لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš,

o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.[3]

Tada Sad reče majci: "Kada bi imala 100 duša, pa ti jedna po jedna izlazile, ne bih napustio vjeru Allahovog Poslanika, a.s. Ako želiš jedi, a ako ne – ne moraš!". Nakon ovih riječi, ona poče jesti i piti, izgubivši nadu u njegovo odricanje od islama.

48. *Koliki je bio broj muhadžira u drugoj hidžri u Abesiniji?*

Bilo ih je 83 čovjeka i 18-19 žena.

49. *Kako se zvao kralj Abesinije koji je prihvatio muhadžire?*

Kralj Abesinije, koji je prihvatio muslimane, zvao se Nedžašija.

---

3 Kur'an, sura: El-'Ankebut, ajet 8.

50. *Kojem su rješenju pribjegli Kurejšije da bi uništili Allahovog Poslanika, a.s., i njegovo pozivanje u islam pošto se on počeo širiti?*

Rješenje kojem su Kurejšije pribjegli je bilo bojkot i izolacija plemena Benu Hašim i Benu Abdul-Muttalib, sve dok im ne predaju Allahovog Poslanika, a.s., kako bi ga ubili.

51. *Koliko godina je trajao bojkot muslimana?*

Bojkot muslimana je trajao 3 godine.

52. *Koje godine je prestao bojkot i ko je zaslužan za to?*

Bojkot muslimana je prestao 10. godine po poslanstvu. Najzaslužniji za to su bili: Hišam bin Amr, Zuhejr bin Umejje, Ebul-Buhterijj bin Hišam, Mutim bin Adijj i Zemate bin el-Esved.

53. *Šta se desilo s papirom na kojem su napisane tačke bojkota?*

Allah, dž.š., je poslao termita (crva) koji je sve uništio osim dijela na kojem je pisalo: “U ime Allaha, dž.š.”.

54. *Zašto je “Godina tuge” prozvana ovim imenom?*

Prozvana je tim imenom zato što su u njoj preselili na Ahiret: supruga Allahovog Poslanika, a.s., Hatidža, r.a., i njegov amidža Ebu Talib.

55. *Koliko je Hatidža, r.a., imala godina kada je preselila na Ahiret i koje godine se to desilo?*

Kada je preselila, Hatidža, r.a., je imala 65 godina. To se desilo 10. godine po poslanstvu.

56. *Ko je prva žena s kojom je Allahov Poslanik, a.s., sklopio brak nakon smrti Hatidže, r.a., i kada se to dogodilo?*

Prva žena s kojom je Allahov Poslanik, a.s., sklopio brak nakon smrti Hatidže, r.a., je bila Sevda bint Zema, r.a. To se dogodilo 10. godine po poslanstvu.

57. *S kim je Allahov Poslanik, a.s., otišao pozvati stanovnike Taifa u islam i koliko je boravio među njima?*

Allahov Poslanik, a.s., je otišao u Taif sa svojim oslobođenim robom Zejdom bin Harisom, r.a. U Taifu je boravio 10 dana.

58. *Kako su odgovorili stanovnici Taifa na poziv Allahovog Poslanika? A kako je Allahov Poslanik, a.s., postupio tom prilikom?*

Stanovnici Taifa bi se okupili i kamenjem gađali Allahovog Poslanika, a.s., psujući ga i grdeći ružnim riječima, tako da mu je obuća

zadobila boju krvi. Tom prilikom je Allahov Polsanik, a.s., činio dovu Uzvišenom Gospodaru da mu olakša i pomogne.

59. *Ko je pružio zaštitu Allahovom Poslaniku, a.s., nakon povratka iz Taifa kada su mu Kurejšije zabranili pristup Mekki što je otišao tražiti pomoć od taifskog plemena Sekif protiv njih?*

Pomoć mu je pružio Mut'im bin Adijj.

60. *Gdje su se zbili Isra i Miradž?*

Isra se zbio putovanjem Allahovog Poslanika, a.s., od Mekke do Bejtul-Makdisa u Palestini, a Miradž uzdignućem Allahovog Poslanika, a.s., iz Bejtul-Makdisa k nebeskim sferama, sve do sedmog neba.

61. *Šta znači Isra i Miradž?*

Isra je noćno putovanje Allahovog Poslanika, a.s., iz Mesdžidul-Harama u Mekki do Mesdžidul-Aksa u Kudusu, Palestini.

Mi'radž je uzdignuće Allahovog Poslanika, a.s., od Bejtul-Makdisa preko nebeskih sfera do sedmog neba. Onda je Allah, dž.š., vratio Poslanika, a.s., u istom dijelu noći do Bejtul-Makdisa u Palestini, a zatim, u istoj noći, iz Bejtul-Makdisa u Mekku.

62. *Ko su poslanici s kojima se Muhammed, a.s., susreo na Miradžu?*

Allahov Poslanik, a.s., je susreo:

- Adema, a.s., na prvom nebu:
- Jahjaa i Isaa, a.s., na drugom nebu;
- Jusufa, a.s., na trećem nebu:
- Idrisa, a.s., na četvrtom nebu;
- Haruna, a.s., na petom nebu;
- Musaa, a.s., na šestom nebu;
- Ibrahima, a.s., na sedmom nebu.

63. *Kako se zove jahalica na kojoj je jahao Allahov Poslanik, a.s., u toku Isra' i Miradža?*

Jahalica na kojoj je jahao Allahov Poslanik, a.s., u toku Isra' i Miradža se zvala Burak.

64. *Da li su Isra i Miradž tjelesno i duhovno uzdignuće Allahovog Poslanika, a.s., ili samo duhovno?*

Isra i Miradž su, zajedno, tjelesno i duhovno uzdignuće Allahovog Poslanika, a.s.

65. *Kada je bila Prva prisega na Akabi i koliki je broj onih koji su dali prisegu?*

Prva prisega na Akabi je bila 12. godine po poslanstvu, a broj onih koji su dali prisegu je bio 12 ljudi iz Jesriba (Medine, grada Allahovog Poslanika, a.s.).

66. *Kada je bila Druga prisega na Akabi i koliki je broj onih koji su tada dali prisegu?*

Druga prisega na Akabi je bila 13. godine po poslanstvu, a broj onih koji su tada dali prisegu je bio 73 čovjeka i 2 žene.

67. *Kada je dozvolio Allahov Poslanik, a.s., muslimanima da učine hidžru u Medinu?*

Allahov Poslanik, a.s., je muslimanima dozvolio da učine hidžru u Medinu odmah nakon druge prisege na Akabi.

68. *Koji su stav zauzeli mušrici prema muslimanima čuvši za njihovu hidžru u Medinu?*

Mušrici su osjetili opasnost, pa su odlučili sastati se i iznaći odgovarajući plan kako bi ubili Allahovog Poslanika, a.s.

69. *Koju odluku o ubistvu Muhammeda, a.s., su donijeli mušrici nakon hidžre muslimana u Medinu, i ko je došao s tom idejom?*

Odluka je bila da se sakupi po jedan jak mladić iz svakog plemena koji će zajedno ubiti Muhammeda, a.s. Time će njegovu krv preuzeti sva plemena (odgovornost za ubistvo), kako njegovo pleme ne bi tražilo osvetu. Ovo je bila ideja Ebu Džehla ibn Hišama.

70. *Kako je Allah, dž.š., spasio Muhammeda, a.s., od kurejšijskih zavjera?*

Allah, dž.š., je poslao Džibrila, a.s., sa vahjom (objavom) Allahovom Poslaniku, a.s., i tako ga obavjestio o zavjerama Kurejšija i o Allahovoj, dž.š., dozvoli da učini hidžru.

71. *Koji od ashaba je učinio hidžru s Allahovim Poslanikom?*

Ashab koji je učinio hidžru s Allahovim Poslanikom, a.s., je Ebu Bekr, r.a.

72. *Koji od ashaba je spavao u postelji Allahovog Poslanika, a.s., u noći hidžre?*

Ashab koji je spavao u postelji Allahovog Poslanika, a.s., je Alija ibn Ebi Talib, r.a.

73. *U kojoj godini se desila hidžra Allahovog Poslanika?*

Hidžra Allahovog Poslanika, a.s., se desila 14. godine po poslanstvu.

74. *Gdje su se sklonili Allahov Poslanik, a.s., i Ebu Bekr, r.a., nakon izlaska iz Mekke i koliko su tamo ostali?*

Sklonili su se u pećini Sevr i u njoj ostali 3 noći.

75. *Ko je obavještavao Allahovog Poslanika, a.s., o stanju Kurejšija tokom njegovog boravka u pećini?*

Obavještavao ga je Abdullah sin Ebu Bekrov, r.a.

76. *Ko je skrivao tragove Abdullaha ibn Ebi Bekra, r.a., prilikom njegovog odlaska do pećine i kako?*

Njegove tragove je skrivao Amir bin Fuhejre, tako što bi prolazio sa stadom ovaca iza njega i brisao njegov trag.

77. *Ko je bio vodič Allahovom Poslaniku, a.s., i Ebu Bekru, r.a., tokom hidžre?*

Njihov vodič je bio mušrik, Abdullah ibn Erkat.

78. *Kako su odgovorili Kurejšije na hidžru Allahovog Poslanika, a.s., i Ebu Bekra es-Sidika?*

Odlučili su nadgledati sve puteve koji vode do Mekke i dati veliku nagradu u iznosu od 100 deva onome ko im dovede Muhammeda, a.s., i Ebu Bekra – žive ili mrtve.

79. *Ko je bila žena u čijem su se šatoru smjestili Allahov Poslanik, a.s., i Ebu Bekr, r.a., i šta se čudno u tom trenutku dogodilo?*

Allahov Poslanik, a.s., i njegov drug Ebu Bekr, r.a., su se smestili u šatoru žene po imenu Ummu M'abed. Čudna stvar koja se desila tom prilikom jeste to što je ovca, koja do tada nije imala mlijeka, dala puno mlijeka nakon što joj se Allahov Poslanik, a.s., približio i pomuzao je.

80. *Gdje je odsjeo Allahov Poslanik, a.s., prije nego se uputio za Medinu, i kada je to bilo?*

Allahov Poslanik, a.s., je odsjeo u mjestu Kuba. To je bilo u ponedjeljak u mjesecu rebiul-evvelu.

81. *Koliko je dana Allahov Poslanik, a.s., ostao u mjestu Kuba i šta je za to vrijeme radio?*

Allahov Poslanik, a.s., je ostao u Kubau četiri dana i za to vrijeme je sagradio mesdžid.

82. *Koji dan je Allahov Poslanik, a.s., ušao u Medinu i kod koga se smjestio?*

Allahov Poslanik, a.s., je ušao u Medinu u petak, a smjestio se kod Ebu Ejjuba el-Ensarija, r.a.

83. *Šta je prvo uradio Allahov Poslanik, a.s., nakon što je stigao u Medinu?*

Prvo što je uradio Allahov Poslanik, a.s., je bila izgradnja mesdžida, potom je pobratimio Muhadžire i Ensarije, a onda napisao pravni dokument (Medinska povelja) u kojem je odredio sistem života između muslimana i ostalih.

84. *Na kojem mjestu je Allahov Poslanik, a.s., sagradio mesdžid?*

Allahov Poslanik, a.s., je sagradio mesdžid na mjestu na kom je legla deva, jer joj je bilo naređeno od Allaha, dž.š., gdje će leći. Allahov Poslanik, a.s., je kupio tu zemlju od dvoje siročadi. To je bilo odmah nakon dolaska Allahovog Poslanika, a.s., u Medinu.

85. *Šta je Suffe i ko su Ehlus-Suffe?*

Suffe je mjesto u zadnjem dijelu mesdžida Allahovog Poslanika, a.s., čiji je dio zatamnjen, bez zidina, a Ehlus-Suffe su siromašni ashabi, Muhadžiri, koji nisu imali kuće niti porodice, te su stanovali na tom mjestu. Allahov Poslanik, a.s., se lično brinuo o njima posjećujući ih, nadgledajući i sijeleći sa njima.

86. *Koji je prvi pohod koji je predvodio Allahov Poslanik, a.s., i kada se to desilo?*

Prvi pohod koji je predvodio Allahov Poslanik, a.s., bio je pohod zvani *Morska sablja* koji se desio u mjesecu ramazanu prve godine po hidžri.

87. *Koga je postavio Allahov Poslanik, a.s., za vođu tog pohoda, i šta je njegova svrha?*

Za vođu pohoda je postavljen Hamza ibn Abdul-Muttalib, r.a., a njegova svrha je bila zaustavljanje i presretanje kurejšijske karavane iz Šama.

88. *Koja je prva zastava Allahovog Poslanika, a.s., i ko je nosio?*

Prva zastava koju je Allahov Poslanik, a.s., napravio je Hamzina zastava u pohodu *Morska sablja* koja je bila bijele boje, a nosio je Ebu Mersed Kennaz bin Husajn el-Ganevijj.

89. *Koja je prva bitka u kojoj je učestvovao Allahov Poslanik, a.s., i šta je njena svrha?*

Prva bitka u kojoj je Allahov Poslanik, a.s., učestvovao je bila Gazvetul-Ebva ili Veddan.U toj bici je izišao Allahov Poslanik, a.s., sa sedamdeset ljudi muhadžira suprotstavljajući se kurejšijskoj karavani, ali do bitke i ubistava nije došlo.

90. *Šta je bio razlog Bitke na Bedru i kada se ona dogodila?*

Razlog je presretanje kurejšijske karavane koja je bila natovarena blagom stanovnika Mekke, a dogodila se 17. ramazana, 2. godine po hidžri.

91. *Koliko je bilo muslimanske vojske, a koliko nevjerničke?*

Broj muslimanske vojske je bio 313, a nevjerničke vojske 1.000 boraca.

92. *Ko je nosio bajrak muslimanske vojske u Bici na Bedru?*

Bajrak muslimanske vojske je nosio Mus'ab ibn Umejr, r.a. Bajrak je bio bijele boje.

93. *Koja je to nova metoda ratovanja koju je izumio Allahov Poslanik, a.s., u ratovanju s nevjernicima na Bedru?*

Nova metoda ratovanja je bila princip safova. Ova metoda se sastojala u tome da se borci poredaju u safove kao u namazu, svejedno bili veliki ili mali safovi, tako da u prvim budu borci s kopljima u rukama ne bi li spriječili napade konjanika, a iza njih strijelci, itd.

94. *Ko je bio Sevad ibn Gazijje?*

Sevad ibn Gazijje, r.a., je ashab koji je odstupio iz safa u toku njihovog ravnjanja po zapovjedi Allahovog Poslanika, a.s., a u ruci Allahovog Poslanika, a.s., je bila strijela bez

oštrice na vrhu, pa ga je Allahov Poslanik, a.s., ubo u stomak i rekao mu: "Ispravi saff, Sevade!" Sevad odgovori: "Allahov Poslaniče! Zadao si mi bolove! Allah te je poslao iskrenim i pravednim!" Allahov Poslanik, a.s., mu reče: "Uzvrati mi, Sevade!". Allahov Poslanik, a.s., zadiže odjeću, a Sevad pritrča i zagrli ga preko stomaka, te ga poljubi u mubarek stomak. Allahov Poslanik, a.s., ga upita: "Šta te je navelo na ovo, o Sevade?" On mu odgovori: "Allahov Poslaniče, mi se nalazimo u bici, pa sam želio da moj zadnji susret s tobom bude dodirivanje tvoje kože." Allahov Poslanik, a.s., učini dovu za njega.

95. *Koji od ashaba je ukazao Allahovom Poslaniku, a.s., na bolji strateški položaj vojske u Bitci na Bedru?*

Ashab koji je ukazao Allahovom Poslaniku, a.s., na bolji strateški položaj vojske u Bici na Bedru je Habab ibn Munzir, r.a.

96. *Ko je bio vođa nevjerničke vojske u Bici na Bedru?*

Vođa nevjerničke vojske u Bici na Bedru je bio Ebu Džehl ibn Hišam.

97. *Ko su Ehlul-Kalib?*

Ehlul-Kalib su ubijene kurejšijske vođe i njihovi uglednici. Kalib je ime bunara čija je voda presušila. Allahov Poslanik, a.s., je, nakon što se završila Bitka na Bedru, naredio da ubijene mušrike bace u taj bunar. On je, stojeći iznad ubijenih mušrika, govorio: "Ružno li ste pleme bili vašem Poslaniku! Utjerivali ste me u laž, a drugi ljudi su mi vjerovali; ostavili ste me samog kada mi je bilo najpotrebnije, a drugi ljudi su mi pomogli; istjerali ste me sa svoje zemlje, a drugi ljudi su me primili. Onda je naredio da se bace u bunar El-Kalib.

98. *Koliki je bio broj šehida na Bedru, a koliko ubijenih i zarobljenih mušrika?*

Broj šehida na Bedru je bio 14, a ubijenih mušrika je 70, kao i broj zarobljenih.

99. *Koja kur'anska sura govori o Bici na Bedru?*

Kur'anska sura koja govori o Bedru je El-Enfal.

100. *Kako je Allah, dž.š., pomogao vjernike na Bedru?*

Allah, dž.š., je pomogao vjernike na Bedru melekima koji su silazili s nebesa i borili se na strani muslimana i pritom ubili mnogo mušrika, sve dok vjernici nisu izišli kao pobjednici u Bici na Bedru.

101. *Kada se dogodila bitka zvana Benu Kajnaka?*

Bitka Kajnaka se dogodila polovinom mjeseca ševala 2. godine po hidžri.

102. *Koji je povod bitke zvane Benu Kajnaka?*

Povod bitke Bunu Kajnaka je kršenje ugovora Jevreja koji su imali s Allahovim Poslanikom, a.s., i javno nasiljc i vrijeđanje muslimana.

103. *Ko je nosio bajrak muslimana u Bici Benu Kajnaka?*

Bajrak muslimana u toj bici je nosio Hamza ibn Abdul-Muttalib.

104. *Kako se završila Bitka Benu Kajnaka?*

Allahov Poslanik, a.s., je opkolio Jevreje u njihovim utvđenjima 15-te noći, a Allah, dž.š., je u njihova srca ulio strah, te su se predali.

105. *Kada se dogodila Bitka na Uhudu?*

Bitka na Uhudu se dogodila 7. ševala 3. godine po hidžri.

106. *Koliki je bio broj muslimanske vojske, a koliko nevjerničke u Bici na Uhudu?*

Broj muslimanske vojske je bio 700, a nevjerničke 3.000 boraca.

107. *Kako se zvao munafik koji se povukao, zajedno s još 300 munafika, iz redova muslimanske vojske opravdavajući se pričom da neće biti borbe s nevjernicima i suprotstavljajući se borbi izvan Medine govoreći: pokorili su se Allahovom Poslaniku kao mala djeca koja nemaju svog mišljenja i odbili moje zapovjedi?*

Munafik se zvao Abdullah ibn Ubejj ibn Selul, a to je radio želeći izazvati zbunjenost i

uznemirenje u redovima muslimanske vojske kako bi im srušio borbeni duh.

108. *Kako je Allahov Poslanik, a.s., podijelio muslimansku vojsku na Uhudu?*

Allahov Poslanik, a.s., ih je podijelio u tri grupe:

1. Eskadron (bataljon) muhadžira, čiji bajrak je nosio Musab ibn Umejr, r.a.
2. Eskadron (bataljon) ensarijskog plemena El-Evs, čiji bajrak je nosio Usejd ibn Hudajjir, r.a.
3. Eskadron (bataljon) ensarijskog plemena El-Hazredž, čiji bajrak je nosio Habab ibn Munzir, r.a.

109. *Zašto Allahov Poslanik, a.s., nije dozvolio nekim ashabima da im se pridruže na Uhudu i koliki je njihov broj?*

Nije im dozvolio, jer su bili maloljetnji (djeca), a to su bili: Abdullah ibn Omer, Zejd ibn Sabit, Usame ibn Zejd, Zejd ibn Erkam, Ebu Seid El-Hudri. Bilo je 14 dječaka, Allah bio zadovoljan njima.

110. *Ko je upravljao nevjerničkom vojskom na Uhudu?*

Generalno je upravljao Ebu Sufjan ibn Harb, a vođa konjanika su bili Halid ibn Velid i Ikrime ibn Ebi Džehl.

111. *Koji je uzrok preokreta toka bitke?*

Razlog poraza muslimana na Uhudu je bio prekršaj strijelaca koji su se oglušili o zapovjedi Allahovog Poslanika, a.s., napuštanjem svojih mjesta.

112. *Koju pouku su uzeli muslimani iz Bitke na Uhudu?*

Pouka koju su muslimani uzeli iz Bitke na Uhudu je pokornost Allahovom Poslaniku, a.s., i slijeđenje njegovih naredbi.

113. *Šta je bilo najteže čemu su muslimani bili izloženi na Uhudu?*

Najteže čemu su muslimani bili izloženi je glasina o ubistvu Allahovog Poslanika, a.s.

114. *Koliko je bilo šehida, a koliko ubijenih mušrika na Uhudu?*

Broj šehida je bio 70, a broj ubijenih mušrika 37.

115. *Kako se zove bitka koju je poveo Allahov Poslanik, a.s., radi proganjanja Mekkanske vojske koja je ostala na Uhudu, i koji je cilj te bitke?*

Bitka se zvala Hamraul-Esed, a njen cilj je preticanje Mekkanske vojske da bi ugasili

u njima slast pobjede ili, pak, razmišljanje o novom pohodu na Medinu.

116. *Kada je Allahov Poslanik, a.s., krenuo u bitku Hamraul-Esed i ko je od muslimana bio s njim?*

Allahov Poslanik, a.s., je krenuo u bitku odmah nakon povratka s Uhuda, a to je bilo 8. ševala, i tom je prilikom uvjetovao da s njim pođu samo oni koji su bili u Bici na Uhudu.

117. *Kojim se rezultatom završila bitka Hamraul-Esed?*

Ebu Sufjan i mušrici su se prepali susreta s muslimanima, pa su požurili i vratili se u Mekku, a muslimani su se vratili u Medinu bez borbe.

118. *Koja kur'anska sura govori o Bici na Uhudu?*

Kur'anska sura koja govori o Bici na Uhudu je Ali Imran.

119. *Spomeni neke od najtežih trenutaka muslimana nakon Uhuda.*

Najteži trenuci za muslimane nakon Uhuda su bili: ubistvo 10 muslimana na mjestu Er-Redžii i ubistvo 70 najboljih muslimana kod bunara Meune, odmah nakon dvije različite varke.

120. *Koji ashabi karije su ubijeni kod bunara Er-Redžii?*

To su bili sedamdeseterica učenih ensarija koje je Allahov Poslanik, a.s., poslao, ali su ih nevjernici iz Huzejla ubili i izvršili užasan masakar nad njima.

121. *Koji je uzrok Bitke Benu Nedir?*

Uzrok Bitke Benu Nedir je izloženost muslimana mučenjima u bunarevima Er-Redžii i Meunc, te pokušaj Jevreja Benu Nedira da ubiju Allahovog Poslanika, a.s., bacanjem zmije na njegovu glavu.

122. *Kada se dogodila Bitka Benu Nedir?*

Bitka Benu Nedir se dogodila u mjesecu rebiul-evvelu 4. godine po hidžri.

123. *Kako se završila Bitka Benu Nedir?*

Muslimani su okupirali Jevreje u njihovim utvrđenjima u kratkom vremenskom periodu, a Allah, dž.š., je u njihova srca ulio strah, te su se predali i bacili oružje bježeći iz Medine.

124. *Koja kur'anska sura govori o Bici Beni Nedir?*

Sura koja govori o ovoj bici je El-Hašr.

125. *Kada se dogodila Bitka Devmetul-džendel i šta je bio njen povod?*

Ova bitka se dogodila u mjesecu rebiul-evvelu 5. godine po hidžri, a njen povod je bio okupljanje plemena oko Devmetul-Džendela kako bi presijecala put i pljačkala karavane koje bi tuda prolazile i pravila plan za pohod na Medinu.

126. *Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici Devmetul-Džendel i kako se ona završila?*

Broj muslimanske vojske u ovoj bici je bio 1.000 boraca, a ona je završena bez borbe.

127. *Kako se zove ashab koji je rekao "uspio sam, tako mi Gospodara Kabe!" kada su ga probili strijelom u leđa, a ona mu izišla kroz grudi?*

Zvao se Haram ibn Milhan, r.a.

128. *Ko je bila Ummul-mesakin?*

Ummul-mesakin je bila majka pravovjernih, Zejneb bint Huzejme, r.a. Još u predislamskom dobu su je zvali Ummul-mesakin (Majka siromaha) zbog njene brige o siromasima. Allahov Poslanik, a.s., se oženio njome 2. godine po hidžri.

129. *Kako se zove sahabijka koja je s mužem učinila hidžru u Abesiniju, plašeći se za svoju vjeru, a zatim su se vratili u Mekku i učinili hidžru u Medinu nakon hidžre Allahovog Poslanika, a.s., i muslimana; Allahov Poslanik, a.s., se oženio njome nakon što joj je muž poginuo kao šehid?*

Sahabijka se zvala Ummu Seleme, r.a.

130. *Kada se dogodila Bitka El-Ahzab?*

Bitka El-Ahzab se dogodila u mjesecu ševalu 5. godine po hidžri.

131. *Koji je uzrok Bitke El-Ahzab?*

Uzrok Bitke je bio taj što je dvadeset jevrejskih vođa ustalo i huškalo Kurejšije i okolna plemena da idu u pohod na Medinu.

132. *Koliki je bio broj okupljene nevjerničke vojske oko Medine, a koliki muslimanske?*

Broj okupljene nevjerničke vojske je bio 10.000 boraca, a muslimanske vojske 3.000 boraca.

133. *Kakav je bio plan na koji su se muslimani oslonili kako bi sačuvali Medinu, i ko je bio nosilac te ideje?*

Plan je bio kopanje hendeka (kanala) oko Medine, a nosilac te ideje je bio ashab Selman el-Farisijj, r.a.

134. *Koliko muslimana je učestvovalo u kopanju kanala?*

Broj onih koji su kopali kanal je bio 1.000 muslimana.

135. *Spomeni neke od mudžiza Allahovog Poslanika, a.s., koje su se desile prilikom kopiranja tog kanala.*

1. Povećanje hrane koje je bilo malo;
2. Radosna vijest Allahovog Poslanika, a.s., vjernicima o osvajanju Šama, Perzije i Jemena.

136. *Koji je bio najteži trenutak za muslimane u Bici El-Ahzab?*

Najteži trenutak za muslimane u toj Bici je zavjera Jevreja iz plemena Benu Kurejza i njihovo savezništvo sa mušricima.

137. *Kako se završila Bitka El-Ahzab?*

Završila se bez borbe, jer se nevjernička vojska povukla nakon razjedinjavanja u svojim redovima i pristizanju Allahove vojske, poput vjetra koji im je porušio šatore i vojske meleka koji su ih potresli ulivajući im strah u srca.

138. *Koliki je bio broj šehida i ubijenih mušrika u Bici El-Ahzab?*

Broj šehida je bio šest, a poginulih mušrika deset, od kojih je većina ubijena kopljem.

139. *Kada se dogodila Bitka Benu Kurejza?*

Bitka Benu Kurejza se dogodila u danu kada se Allahov Poslanik, a.s., vratio iz Bitke

El-Ahzab gdje mu dolazi Džibril, a.s., i poziva ga u tu bitku.

140. *Koji je razlog opkoljavanja plemena Benu Kurejza?*

Razlog je bio kršenje sporazuma koji su sklopili s muslimanima i savez s mušricima protiv muslimana u Bici El-Ahzab.

141. *Koliki je bio broj muslimanske vojske koja je izišla s Allahovim Poslanikom, a.s., opkoliti Benu Kurejz?*

Broj muslimanske vojske koja je izišla opkoliti Benu Kurejz je bio 3.000 boraca.

142. *Kako se završila Bitka Benu Kurejza?*

Predajom plemena Benu Kurejze i stavljanjem pod sud Allahovog Poslanika, a.s.

143. *Koji je ashab sudio Jevrejima iz plemena Benu Kurejza i na koji način?*

To je bio Sad ibn Muaz, r.a., koji je ljudima presudio na smrt, a njihove porodice zarobio i razdijelio njihov imetak. Ova presuda je bila shodna jevrejskoj svetoj knjizi.

144. *Koliki je bio broj šehida i broj ubijenih Jevreja u Bici Benu Kurejza?*

Broj šehida je bio 2, a ubijenih Jevreja između 600 i 700 ljudi.

145. *Koja kur'anska sura govori o bitkama El-Ahzab i Benu Kurejza?*

Kur'anska sura koja govori o ovim bitkama je El-Ahzab.

146. *Koju od žena je Allahov Poslanik, a.s., oženio nakon naredbe Uzvišenog Allaha?*

To je bila majka pravovjernih, Zejneb bint Džahš, r.a.

147. *Kako se zvala majka pravovjernih Zejneb, r.a., prije nego joj je Allahov Poslanik, a.s., promijenio ime?*

Zvala se je Berre.

148. *Kako se zvao ashab koji je oženio Zejneb, r.a., prije nego se razveo s njom i prije ženidbe Allahovog Poslanika, a.s., s njom?*

Ashab se zvao Zejd bin Haris, r.a.

149. *Kako se zvala majka pravovjernih za koju je Allahov Poslanik, a.s., rekao da je najdarežljivija među majkama pravovjernih?*

Zvala se Zejneb bint Džahš, r.a. Bila je najdarežljivija zato što je radila i udjeljivala sadaku.

150. *Koja je mudrost udaje Zejneb bint Džahš za Zejd ibn Harisa, a zatim da ga Allahov Poslanik, a.s., naredbom Uzvišenog Allaha razvede od nje, te se nakon toga njome oženi?*

Mudrost toga je poništavanje običaja koji je vladao u predislamskom periodu, a taj običaj je prisvajanje tuđe djece. Zejd bin Haris je bio rob Allahovog Poslanika, a.s. Zatim ga je Allahov Poslanik, a.s., oslobodio i usvojio. Ljudi su ga počeli zvati Zejd bin Muhammed, nakon čega ga je Allahov Poslanik, a.s., oženio s Zejneb bint Džahš r.a., a zatim je Zejd razveo i njom se oženio Allahov Poslanik, a.s., uz naredbu Allaha, dž.š., pa su mušrici govorili: "Muhammed se oženio ženom svoga sina!" Mudrost je i u dokidanju običaja po kojem se nije smjelo i moglo oženiti raspuštenicom usvojenog sina.

151. *Koji je razlog Bitke Benu Lihjan?*

Razlog ove Bitke je zločin Benu Lihjana koji su ubili 10 ashaba u bunaru Er-Redžii.

152. *Kada se dogodila Bitka Benu Lihjan i koliki je bio broj muslimanske vojske u njoj?*

Bitka Benu Lihjan se dogodila 6. godine po hidžri, a broj muslimanske vojske je bio 200 boraca.

153. *Kako se završila Bitka Benu Lihjan?*

Bitka se završila bježanjem Benu Lihjana u planinske visoravni nakon što su obavješteni o dolasku muslimanske vojske.

154. *Kada se dogodila Bitka Benu el-Mustalak?*

Preovladavajuće je mišljenje da se bitka Benu el-Mustalek dogodila u mjesecu šabanu 6. godine po hidžri.

155. *Koji je razlog Bitke Benu el-Mustalek?*

Prenosi se od Allahovog Poslanika, a.s., da je razlog ove Bitke izlazak vođe Benu el-Mustalek Haris bin Ebi Dirara sa svojim narodom i nekoliko Arapa u rat s Allahovim Poslanikom, a.s., pa je Allahov Poslanik, a.s., naredio da im se iziđe u susret.

156. *Kako se zavšila Bitka Benu el-Mustalek?*

Bitka se završila porazom Benu el-Mustaleka i njihovih saveznika, a pobjedom muslimana koji su im zarobili žene i stoku.

157. *Šta je razlog polaska Allahovog Poslanika, a.s., i njegovih ashaba put Mekke 6. godine po hidžri?*

Allahov Poslanik, a.s., je u snu vidio da je s ashabima ušao u Kabu radi obavljanja umre. Stoga se uputio put Mekke obaviti umru.

158. *Koliki je bio broj muslimana koji su izišli obaviti umru s Allahovim Poslanikom?*

Izišao je Allahov Poslanik, a.s., u mjesecu zul-k'ade s 1.400 ashaba.

159. *Kakav stav su zauzele Kurejšije zbog izlaska Allahovog Poslanika, a.s., i njegovih vjernih drugova put Mekke?*

Kurejšije odlučiše spriječiti muslimane od putovanja k Mekki; spremiše 200 konjanika, na čelu sa Halid ibn Velidom, radi sprječavanja ulaska muslimana u Mekku.

160. *Zašto se Allahov Poslanik, a.s., zaustavio na Hudejbiji i nije nastavio put Mekke?*

Zato što je deva Allahovog Poslanika, a.s., zvana Kasva, sjela na tom mjestu. Ashabima se nije to svidjelo, te su je pokušavali natjerati da ustane kako bi nastavili njihov put k Mekki. Međutim, uzaludan im je bio trud

zato što je Allah, dž.š., želio da oni ostanu na tom mjestu.

161. *Šta su uradili Allahov Poslanik, a.s., i ashabi kako bi izbjegli susret s vojskom Halid ibn Velida?*

Allahov Poslanik, a.s., je s ashabima izbjegao glavni put i otišao sporednim. Tako je došao na Hudejbiju, nadomak Mekke.

162. *Kako su reagirali Kurejšije nakon dolaska Allahovog Poslanika, a.s., na Hudejbiju?*

Kurejšije su poslali izaslanike Allahovom Poslaniku, a.s., da ih upozna s kojim ciljem je pošao u Mekku.

163. *Šta je Allahov Poslanik, a.s., odgovorio izaslanicima Kurejšija?*

Allahov Poslanik, a.s., je zahtijevao od Kurejšija da se dogovore o jednoj od tri stvari:

1. ako se žele nagoditi i sklopiti primirje, ostavljajući Allahovog Poslanika, a.s., s narodom i dozvoliti mu da ih poziva u islam;
2. ili da prime islam kao ostali;
3. a ako oni odbiju, ne preostaje im ništa drugo osim ratovanja.

164. *Koji je povod prisege Er-Ridvan?*

Njen razlog je bio slanje Osmana ibn Affana, r.a., kao izaslanika Allahovog Poslanika, a.s., Kurejšijama, da bi im pojasnio cilj dolaska u Mekku. Kurejšije tom prilikom zarobiše Osmana, r.a., i proniješe se glasine o njegovom ubistvu. Kada to dođe do Allahovog Poslanika, a.s., on zatraži od ashaba, r.a., da mu daju prisegu na osvetu Osmana, r.a.

165. *Koliko je muslimana ostalo na Hudejbiji?*

Muslimani su na Hudejbiji ostali 10-ak dana, a kaže se i 20 noći.

166. *Koje su uvjete postavili Kurejšije u ugovoru primirja s muslimanima?*

Uvjet Kurejšija je bio da se Allahov Poslanik, a.s., vrati te godine kući i ne uđe u Mekku kako Arapi ne bi govorili da je Muhamed, a.s., nasilno ušao u Mekku.

167. *Koji su paragrafi primirja oko kojih su se muslimani dogovorili s Kurejšijama?*

Paragrafi Hudejbijskog primirja su:

1. Povratak Allahovog Poslanika, a.s., u Medinu i ne ulazak u Mekku te godine, već sljedeće.
2. Ko želi sklopiti ugovor s Allahovim Poslanikom, a.s., može to uraditi, a ko želi ugovor s Kurejšijama može to uraditi.
3. Ko napusti ugovor Kurejšija i dođe Allahovom Poslaniku, a.s., dužan ga je vratiti

Kurejšijama; a ko napusti ugovor Allahovog Poslanika, a.s., i dođe Kurejšijama nema mu povratka.

4. Zaustavljanje ratovanja među dvjema zavađenim stranama u periodu od 10 godina.

168. *Ko je bio ashab kog je Allahov Poslanik, a.s., vratio mušricima nakon njegova primanja islama poslije Hudejbijskog primirja?*

To je bio uvaženi ashab Ebu Bešir Utbe bin Usejjed, r.a., koji bježeći iz mušričkog zatvora ide u Mekku, i pristupa Allahovom Poslaniku, a.s., u Medini.

169. *Koji je korak uslijedio nakon potpisivanja primirja Allahovog Poslanika, a.s., s Kurejšijama?*

Drugi korak koji je uslijedio nakon primirja jeste slanje pisama kraljevima i vođama plemena i njihovo pozivanje u islam.

170. *Zašto je Allahov Poslanik, a.s., načinio sebi poseban pečat, i kakvog oblika je bio?*

Zato što je Allahov Poslanik, a.s., znao da kraljevi ne primaju nikakve dopise ako nisu opečaćeni, pa je sebi napravio srebrni prsten unutar koga je uklesano "Muhamed Resulullah" (Muhammed, Allahov poslanik). Taj prsten je Allahovom Poslaniku, a.s., služio kao pečat kojim je ovjeravao dokumenta.

171. *Kada je Allahov Poslanik, a.s., slao svoje izaslanike da pozivaju tadašnje kraljeve u islam?*

To je učinio u mjesecu muharemu 7. godine po hidžri.

172. *Kome od kraljeva je Allahov Poslanik, a.s., poslao pisma?*

Allahov Poslanik je poslao pisma sljedećim kraljevima:

1. Nedžašiji, kralju Abesinije,

2. Mukavkisu, kralju Egipta,
3. Kisri, kralju Perzije,
4. Cezaru, velikodostojniku Rimljana,
5. Džejferu, kralju Omana,
6. Munziru bin Savi, vladaru Bahrejna,
7. Hevzetu bin Alijju, vladaru Jemame,
8. Harisu ibn Ebi Šimru el-Gassaniju, kralju Gassanijskog kraljevstva sa sjedištem u Damasku.

173. *Kada se dogodila Bitka na Hajberu?*

Bitka na Hajberu se dogodila u mjesecu muharemu 7. godinc po hidžri.

174. *Koji je povod Bitke na Hajberu?*

Povod Bitke je želja Allahovog Poslanika, a.s., da se obračuna s Jevrejima zbog njihove izdaje, prevare i zavjere nad muslimanima.

175. *Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici na Hajberu?*

Broj muslimanske vojske na Hajberu je bio 1.400 boraca.

176. *Kako se zvao ashab koji je ukazao Allahovom Poslaniku, a.s., na bolji strateški položaj muslimanske vojske na Hajberu?*

Ashab se zvao Habab bin Munzir, r.a.

177. *Ko je nosio bajrak u Bici na Hajberu?*

Bajrak je nosio Alija ibn Ebi Talib, r.a.

178. *Koliki je bio broj glavnih jevrejskih tvrđava u Bici na Hajberu?*

Broj glavnih jevrejskih tvrđava u Bici na Hajberu je bio 8.

179. *Kako se završila Bitka na Hajberu?*

Bitka na Hajberu je zavšena osvajanjem borbenim putem jednog dijela jevrejskih tvrđava i predaja drugog dijela, zatim sklapanjem primirija s Allahovim Poslanikom, a.s.

180. *Koliki je bio broj šehida i ubijenih Jevreja na Hajberu?*

Broj šehida na Hajberu je bio između 16 i 19, a ubijenih Jevreja 93.

181. *Kako se zvao ashab koji je došao iz Abesinije i prisustvovao Hajberu zajedno sa Allahovim Poslanikom, a.s., i čiji je dolazak obradovao Allahovog Poslanika?*

Ashab se zvao Džafer ibn Ebi Talib, r.a., koji je ostao u Abesiniji oko 10 godina, a zatim došao na Hajber, te ga je Allahov Poslanik, a.s., zagrlio i poljubio i pritom rekao: "Ne

znam kome sam se više obradovao, osvajanju Hajbera ili dolasku Džafera!”.

182. *Kada se dogodila Bitka Zatur-Rikaa?*

Bitka Zatur-Rikaa se dogodila 7. godine po hidžri, mada postoji mišljenje da se dogodila 4. godine po hidžri, a Allah najbolje zna.

183. *Koja je svrha ove Bitke?*

Svrha Bitke je bila upozorenje beduinima koji su činili zavjere nad muslimanima i bavili se razbojništvom.

184. *Kolik je bio broj muslimanske vojske u Bici Zatur-Rikaa?*

Broj muslimanske vojske u toj Bici je bio između 400 i 700 boraca.

185. *Kako se završila Bitka Zatur-Rikaa?*

Bitka se završila susretom sa skupinama plemena Gatafan i međusobnom dogovoru o obustavljanju borbe.

186. *Kada je Allahov Poslanik, a.s., zajedno s ashabima obavio umru?*

Allahov Poslanik, a.s., je umru s ashabima obavio u mjesecu zul-k'adetu 7. godine po hidžri.

187. *Koliki je bio broj muslimana koji su obavili umru te godine?*

Broj onih koji su obavili umru te godine je bio 1.000 muslimana.

188. *Koliko dana je Allahov Poslanik, a.s., ostao u Mekki prilikom obavljanja umre?*

Allahov Poslanik, a.s., je ostao u Mekki 3 dana.

189. *Zašto je Umretul-kada (naknadna Umra) nazvana ovim imenom?*

Nazvana je ovim imenom zato što je ona bila dug još od ugovora na Hudejbiji.

190. *Kada se dogodila Bitka na Muti?*

Bitka na Muti se dogodila u mjesecu džumadel-ûla 8. godine po hidžri.

191. *Koji je povod Bitke na Mu'ti?*

Razlog Bitke je bio napad Šurahbila ibn Amra el-Gassanija na mjesto El-Belka, koje se nalazi u jugoistočnom dijelu Jordana, ubistvo izaslanika Allahovog Poslanika, a.s., Harisa ibn Umejra el-Ezdija.

192. *Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici na Mu'ti, a koliki Rimljana i njihovih saveznika?*

Broj muslimanske vojske je bio 3.000, a Rimljana i njihovih saveznika 200.000 boraca.

193. *Ko je bio na čelu muslimanske vojske u Bici na Mu'ti?*

Na čelu muslimanske vojske u toj Bici je bio Zejd bin Haris, r.a. Nakon njegove pogibije, zamijenio ga je bio Džafer ibn Ebi Talib, r.a. Poslije njegove pogibije zamijenio ga je Abdullah ibn Revaha, r.a., koji je, također, poginuo.

194. *Kako se zvao ashab koji je bio na čelu vojske nakon pogibije trojice spomenutih vojskovođa koje je imenovao Allahov Poslanik?*

Nakon njihove pogibije, na čelu muslimanske vojske je bio Halid ibn Velid, r.a.

195. *Kako se završila Bitka na Muti?*

Bitka na Muti je završena povlačenjem muslimanske vojske nakon ogromnih gubitaka Rimljana.

196. *Koje od mudžiza su se desile Allahovom Poslaniku, a.s., u Bici na Mu'ti?*

Mudžiza koja se desila Allahovom Poslaniku, a.s., u Bici na Mu'ti je ta što je vidio iz Medine šta se dešava u Bici na Mu'ti, pa bi pri tom obavještavao o tome ashabe, r.a.

197. *Koji je povod pohoda osvajanja Mekke?*

Razlog pohoda na Mekku je taj što su Kurejšije pogazile jedan od paragrafa Hudejbijskog primirja. Naime, pomagli su pleme Benu Bekr u napadu na pleme Hazaa koje je bilo u ugovoru s Allahovim Poslanikom, a.s.

198. *Kako su reagirali Kurejšije kada su osjetili kaznu za spletke koje su činili Allahovom Poslaniku, a.s., i šta su rezultati toga?*

Kurejšije su osnovali savjetodavni skup i na njemu odlučili poslati Ebu Sufjana da obnovi sporazum primirja s Allahovim Poslanikom, a.s. Rezultat toga je neuspjeh Ebu Sufjana da obnovi sporazum primirja.

199. *Koliko je ashaba učestvovalo u osvajanju Mekke?*

Broj ashaba koji su učestvovali u osvajanju Mekke je bio 10 000.

200. *Koja su tri mjesta koja je Allahov Poslanik, a.s., učinio sigurnim stanovnicima Mekke?*

Allahov Poslanik je tačno precizirao tri mjesta u kojim su stanovnici Mekke sigurni, pa je rekao u hadisu: "Ko uđe u kuću Ebu Sufjana siguran je. Onaj čija su vrata zatvorena je

Do zakašnjenja vojske Usame ibn Zejda, r.a., dovela je zabrinutost muslimana zbog vijesti o bolesti Allahovog Poslanika, a.s.

236. *Koje su to stvari koje su nagovjestile blizinu preseljenja Allahovog Poslanika, a.s., na Ahiret?*

To su sljedeće stvari:

1. Boravak Allahovog Poslanika, a.s., u itikafu u mjesecu ramazanu 10. godine po hidžri dvadeset dana za razliku od prethodnih godina kada je bio u itikafu deset.
2. Proučavanje Kur'ana s melekom Džibrilom, a.s., dva puta u toj godini za razliku od prethodnih godina kada je s Džibrilom, a.s., proučavao Kur'an jedan put.
3. Govor Allahovog Poslanika, a.s., na Oprosnom hadžu da ih neće sresti na ovom istom mjestu poslije ove godine.

237. *Kada se počela pojavljivati bolest Allahovom Poslaniku?*

Bolest Allahovom Poslaniku, a.s., počela se pojavljivati u mjesecu saferu 11. godine po hidžri u toku njegovog povratka sa mezarluka El-Bekia.

238. *Koji su prvi simptomi bolesti koji su se pojavili kod Allahovog Poslanika?*

Prvi simptomi bolesti koji su se pojavili kod Allahovog Poslanika, a.s., su jaka glavobolja i groznica koja ga je bacala u nesvijest.

239. *Gdje je Allahov Poslanik, a.s., izrazio želju za liječenjem?*

Allahov Poslanik, a.s., je izrazio želju za liječenjem kod svoje žene Aiše, r.a.

240. *Kog je ashaba Allahov Poslanik, a.s., postavio za predvodnika ljudi u namazu u njegovom odsustvu?*

Ashab kog je Allahov Poslanik, a.s., odredio za predvodnika u namazu u njegovom odsustvu je bio Ebu Bekr es-Sidik, r.a.

241. *Kada je Allahov Poslanik, a.s., preselio svome Gospodaru ?*

Allahov Poslanik, a.s., je preselio svome Gospodaru u ponedjeljak 12. rebiul-evela, 11. godine po hidžri.

242. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada je preselio?*

Kada je preselio Allahov Poslanik, a.s., je imao 63 godine.

243. *Ko je ogasulio Allahovog Poslanika?*

Allahovog Poslanika, a.s., su gasulili: Abbas, Alija, El-Fadl i Kasum (sinovi Abbasovi), Šakran (oslobođeni rob Allahovog Poslanika, a.s.), Usame ibn Zejd i Evs ibn Huli, r.a.

244. *Kada i gdje je ukopan Allahov Poslanik?*

Allahov Poslanik, a.s., je ukopan uoči srijede, 14. rebiul-evela na mjestu gdje je preselio, u kući majke pravovjernih Aiše, r.a.

OPĆA PITANJA O ŽIVOTU ALLAHOVOG POSLANIKA

245. *Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao zetova i ko su oni?*

Allahov Poslanik, a.s., je imao tri zeta i to:

1. Ebul-As ibnur-Rebi'a, r.a., suprug Zejnebe, r.a.,
2. Osman ibn Affan, r.a., suprug Rukaje r.a., a nakon nje i Ummu Kulsum, r.a.
3. Alija ibn Ebi Talib, r.a., suprug Fatime, r.a.

246. *Koliko žena je imao Allahov Poslanik?*

Allahov Poslanik, a.s., je imao 13 žena, a to su bile:

1. Hatidža bint Huvejlid, r.a.,

2. Sevda bint Zem'a, r.a.,
3. Aiša bint Ebi Bekr, r.a.,
4. Hafsa bint Omer ibn Hatab, r.a.,
5. Zejneb bint Huzejme, r.a.,
6. Ummu Seleme, r.a.,
7. Zejneb bint Džahš, r.a.,
8. Rejhana, r.a.,
9. Džuvejrije bint Haris, r.a.,
10. Ummu Habiba, r.a.,
11. Safija bint Hajj ibn Ahtab, r.a.,
12. Marija Koptkinja, r.a.,
13. Mejmuna bint Haris, r.a.

247. *Spomeni neke mudžize Allahovog Poslanika.*

Neke od mudžiza Allahovog Poslanika, a.s., su:

- cijepanje mjeseca na pola,
- isra' i miradž,
- povećanje male količine hrane,
- i vječna mudžiza časni Kur'an.

248. *Ko je bio pjesnik Allahovog Poslanika?*

Pjesnik Allahovog Poslanika, a.s., je bio Hasan ibn Sabit, r.a.

249. *Ko je povjerenik tajni Allahovog Poslanika?*

Povjerenik tajni Allahovog Poslanika, a.s., je Huzejfe ibn Jeman, r.a.

250. *Kako se zvala deva Allahovog Poslanika?*

Deva Allahovog Poslanika, a.s., se zvala Kasva.

251. *Koliko je puta Allahov Poslanik, a.s., obavio hadž, a koliko puta umru?*

Allahov Poslanik, a.s., je hadž obavio jednom, a umru četiri puta; jednom je obavio uz hadž.

252. *Spomeni neka imena Allahovog Poslanika.*

Allahov Poslanik, a.s., je imao sljedeća imena:

- Ahmed,
- Muhamed,
- El-Mahi,
- El-Hašir,
- El-Akib,
- Mustafa;
- Mutevekkil,
- Ja-Sin.

253. *Koliko je djece imao Allahov Poslanik, a.s., i kako su se ona zvala?*

Allahov Poslanik, a.s., je imao sedmero djece, a to su:

1. Abdullah,
2. Kasim,
3. Zejneb,
4. Rukaja,
5. Ummu Kulsum,

6. Fatima (to su djeca koju je Allahov Poslanik, a.s., imao sa Hatidžom, r.a.),
7. Ibrahima (s Marijom Koptkinjom, r.a.).

254. *Koja je zadnja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio, a nije doživio da je pošalje u borbu?*

Posljednja vojska koju je Allahov Poslanik, a.s., opremio je bila *Usamina vojska*. Dobila je ime po vođi, Usami ibn Zejdu, r.a., koji je imao samo 19 godina.

255. *Da li je Allahov Poslanik, a.s., znao čitati i pisati i koji je dokaz za to?*

Ne, Allahov Poslanik, a.s., nije znao čitati ni pisati. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha, Koji u Kur'anu kaže:

﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾

Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom

pisao; inače, posumnjali bi oni što laži govore.[4]

256. *Koja djeca Allahovog Poslanika, a.s., su preselila prije, a koja poslije smrti Allahovog Poslanika?*

Sva djeca Allahovog Poslanika, a.s., su preselila na Ahiret prije Allahovog Poslanika, a.s., osim Fatime, r.a., koja je preselila šest mjeseci nakon preseljenja Allahovog Poslanika na Ahiret.

257. *Zašto se Allahov Poslanik, a.s., nije ženio više puta za vrijeme života majke pravovjernih Hatidže?*

Allahov Poslanik, a.s., se nije ženio više puta za vrijeme njenog života zbog velikog poštovanja i ugleda koji je imala kod Allahovog Poslanika, a.s.

---

4 Kur'an, sura: El-Ankebut, ajet 48.

WE SALLALLAHU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN WE ALA ALIHI WE SAHBIHI WE SELLEM, WE AHIRU DA'WANA ENIL- HAMDU LILLAHI RABBIL A'LEMIN!!!

LITERATURA

- El-Buti, Muhamed Se'id Ramadan: *Fikhus-siretin-nebewijje*,
- El-Mubarekfuri: *Er-Rehikul-mahtum*,
- El Hudari, Šejh Muhamed: *Nurul-jekin fi sireti sejjidi-l-murselin*, s tahkikom od Alije eš-Širbidžija.
- Es- Salabijj, Muhamed Ali Muhamed: *Es-siretu-n-nebewijje-durus we i'br*, dr.
- Ibn Hišam: *Sire*;
- Ebu Šehbe, Muhamed ibn Muhamed: *Es-siretu-n-nebewijje fi dauil-Kur'ani wes-sunneti*.

SADRŽAJ